

САНА ОЛОХ

Чуранги цыцукун хакхата

**АЛТЫННЫ
13 КҮНЭ
СУБУОТА**

№ 132

(9706)

ХАНЫАТ 1931 СЫЛ АЛТЫННЫБЫ 15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

**ҮЧҮГЭЙ ҮЛЭЛЭЭХТЭР
КЭККЭЛЭРИГЭР**

Кыргызастар Бүтүн Аан дойдутаары күннэри бэлэтигир республикатаары ветераннар советтарын төрийинтигизин бырааһыннык Опера уонна балет театрылар буолан ааста. Онно Болотоһо нэһилилэтигиттэн ветераннар бөлөхтөрө кыттылыһа ыһылыбыт. Биһигини таһынан Одулуун, Диринг, Хадаар, Хайахсыт, Кытаанах нэһиликтэригир ветераннарын советын председателлэрэ сырыттылар. Делегацияны улуустаары ветераннар советтарын председателлэ М.Н.Матвеева салайан илдьэ сырытта. Барыта 8 улуустан 600 киһи ыгырыллан кэлбит. Үөрүүлээх биэчэргэ СР Правительствотын Председателин солбуйааччы А.В.Власов, Ил Түмэн председателин солбуйааччы Е.С.Никитини сылдан тыл эттигир. Республикатаары ветераннар советтарын председателлэ В.Д.Слепцов ээрдэ тыл этигитигир биһиги улууспут ветераннарын совета үлүгэй үлэлээхтөр кэжээлэригэр ахтылыһа. Председатель М.Н.Матвеева "Саха сирэ Россияны кытта холбоспута 375 сылынан" республика Президиенин бэлэз илгитинан наараадалаһа. Концерта улуустартан чарылхай талааннаахтар кыттыһылар, киһилэр ортолоругар биһиги нэһиликтэн уус - уран самодеятельность оройуоннаары, республикатаары хаас да төгүллээх лауреата Дария Жиркова чабырдыһынан кыттан көрөөччүлэр махтадларын ыһаапта.

Үрдүк таһыянаах республикатаара бэрэһиһиһыма кыттан үөрэн-күтөн каллибит, инникитин өссө үчүгүйдүк үлэлииргэ соруктаныбыт.

Мария КРОНИКОВА, Бостого нэгдлийн
ветеранарын советын председател.

КЭРИЭСТЭБИЛ КҮННЭРЭ

Чурагын ороонун күүс өстүлү көбүрүлүү 65 сылын көрсө Д.Д.Красильников аатынан Мугудай орто окуудаты-
лар жери ыктымал күндөрү буулан астылар.

Бөһөрүлүү ветераннары ааттарын үйгөтөр сыялган "Дүңкээбил" элitarатурнай курулуок орморо ахтыы хомуй-дугар интервью бидеелар.

"Көһөрүллүү – Чурапчы аалдархана", "История – өлкө кыргызга", "Көһөрүллүү аалдархана Мууудай нэбиллелер" уюмдарга кылаас чыгарарынын жана ветеранарга кылаастарынын тимуруускай үлө алуудуна. Литературнай композициянын көрүү конкурсуна бастабын кыра бөлөккө 3 кылаас (саланааччы А.Н.Зохарова), улахан бөлөккө 6 кылаас (саланааччы А.А.Пермякова) үлөмчочилер Хатынага көһөрүү музейин көрө барар путевка ылан, түмүк бөлөккө кылар чыгарар тиксең үлө улар-көттүлөр.

Улгуустаагын научнай-практической конференцияга
орондог Ира Матвеева (10 кл.) "Огдолуйт ут оро саас, эрэйи
хэрбүт эдэр саас", улахан дунно А.Ф.Ноговицына
"Көбөрүллүү темата - саа литературатын р" диян теманан
элэлтэжээ.

Декада түмүк кыргыз "Ахтанып-саныбып, кариэстип-
бип, курутупабып" деген көңөрүллүү кыттылаахтарын чы-
гарганынан түмүктөнөт. Бизчеге көңөрүллүү кыттылаа-
хтара ахтыг оңордулар. Оңус кылаас үеи анзочолора. Аня
Тарасовна, Ира Матвеева, Муса Токтокулова, Вали Заха-
ров (9 жыл) көңөрүллүү кыттылаахтарынан анан бөлү-
лөрү мелодияларын анзоб кыралара, бөлүлөс үчүнзоч-
чилэре Уйбаан Тийгеп "Уотлаах чылаахтар" сөзүнчтөн
туруорбут композициялара корөттүлэр. Аңиробиллэрин
маша көңөрүллүү кыттылаахтарын хааргыскалара, Чу-
ранчыга мемориал аңыраалга, кыргызга кыттылаах
Кариэстип-бип диларжонорунан тыктарыллыгыга биз-
чиле сөзгөсчүлэ.

85 сүл ааннараа өттүр ааннаабыл алдырхай хаһан да ааннаабатын туһулар аал уот өттүлзэн, курус санаа кый-
данын, санаабыр санаа ыалласбатын дээн сажа омул
үтөһинөн арылалаах алаадыһан, саламаатын аһах тутан
бөһөр алыс тылын аһа түмүктөннө.

Түгүлүнөн тууянан, республика социалдык-экономикалык сайдылыгытар кыргызга кышкырыныпты. Казин Саха Республикасынын Ил Түмөн муунунааң урууг жөнүс ачагытууан нааразыдаладыкыт. Маркыт Еноссына Ококепшүрүканын итти-тик-истиптик эрдэлибиз! Ырааккы калып күүдү мал-дыктарбызтар. Е.М.Кажениккара, М.Н.Ивановкара, П.Н.Дьяковскайга, кызыг баштапканын тэрийдик улуу-скара кийи башкыотека улобшторигор У.П.Чигиннаровага, Н.Н.Амосована баша махталбытын тиздэбиз.

А. Ф. НОГОВИЦЫНА.

Алтынны ий 4 күнтөн "Олох талкыта" дигн спектакльни "Айыллаг" сынналал кинэ үлэтин сагаласта. Быһылы дьылта сынналал кини үлэтигэр сага уларыһылылары киллэртөгэ былаанналар. Ол курдук, быһыл театр "Нэбилизниэни кытта аһарастык кэпсэтин площадка" буолара күүтүлэр. Ол эбитер үгүс куруһуоктар, түмсүүлэр уода тэрилиннилэр.

үгнүү ансамбл икки бөлөгүнэн үлэлиир. Билгитин окуска, ордолуругар биер бөлөх тариллина, алтынны ый 8 күнүттэн эдэр ычканга сурутуу сагаланна. Ансамблы республиканскай хореографическай училище студена С.И.Бремеева салаһар.

"Ай" народнай студия бий-ыл балаан ыйыгтан бийэтин үлэтин "Айыллаан" сыһыалаан юнион базатыгар садалата. Народнай студияны сай-

лайзгчидлах "Кор" дивн ку-
маарлан араас монушшаа,
онуруу-бичиги кырийышга,
оноруда улахан донго ку-
руунок-ыштар. Ону табыван
уруулары, араас, дюрн
книжалэри, бизчэрдэри,
чарылхай түтэлэри кэрэти-
шэ сакаас ылан толоруохта-
рып сэт "Кор" куруунок
багадхатары каталэе.

Барыг бидэргит курдук,
2006 сьытан "Айылдаанга"
олох чагылхай түгээнэрин

САҢА СЕЗОНҢА САҢАЛЫ САЙДАМ САНААНАН...

2006 снл алтынны ылыт-
тан "Көмүлүк" ат саастаах-
тар түмсүүлэрэ үлэнир.
Сүүрбө кннннэх түмсүү нору-
от ырыаттар, тойукка, ий-
ска, оһуохайга дьарыктанан,
иллэн биризмэлэрин туһала-
хтык атаараллар. Ыйыл-
даҕаны "Көмүлүк" түмсүү
хас чэппиэр аайы мустар уон-
на маньык куруһуоктары ыла-
тар: тойук куруһуока (салайа-
аччы Г.В.Жирков), норуот
ырыта (салайааччы А.Д.Ни-
кифорова), нис куруһуогун
М.Е.Попова илтир-сардыһыр
уонна оһуохай куруһуогун
А.Д.Никифорова ытар. Мань
таһынан санга төрүлдибит
"Хатыгчаана" ырыа ансамбля
үлэтин саҕалаата.

Бэлхүүний улахан дутаал-
ман үгэснэ кубулуйан эрэр сэт-
гийнхэй сагсатыгар ыгыгшлы-
ахтаах сомоглоһуу бизчэрэ
Төлтүл нэхилэлэтин ветеран-
нарын сэбизэтин кылта тари-
лиса. Манна спорт бизэ
көрүүгэр күрэхтэһин, куль-
турнай программа билаанна-
нап

БҮЛЭЛ "ДЫЗЭНТЭЙ"

ыннаар саялтан-соруктан
улуу, республика, Россия
тайһынаах норуот маастарда-
рын кытта ыкса үлэ уонна ки-
нилэр сатабылларын эдэ
көлүөнүгэ тарваттыга сана
форманан былааннаах үлэ
ыһыттылан эрэр. Мантан ииннэ
Чурапчыбыт олохтоохторун
маныык куруһуоктар илэи
биримэстэтин туһалаахтыка-
таараргытыгар күүстэлэр:
улахан дьонго уонна оскуола
сирдэригэр иккэ куруһунга, ма-
ны таһынан бадалаах дьонго
Чурапчыбыт улуунун норуот
маастардарын биллилэригэр-
көрүүлэригэр олохуран маас-
тар-класстар, иккэ ыһаа бие-
дэ таһас быһыыгытар, ситин
өрүүтүгэр, туостан оҥоһук-
тарга уода, уус-уран
коруннарга үөрэтэр
төлөбүрдээх курстар ыһыт-
тылатара. Кэлэр сессияны ыһа
Чурапчы улуунун "Уран
уустарын" түмсүүтэ тэрийи-
битэ 40 сылын бэлэстиир
вөрүүлээх кун быааланнаар.

Санта үүмүүт үлэ сезонугар "Айыллаан" сынныалант иэминигэр Н.А.Андросова са-

өйдүү-сааны сырыттынар
дизн эһнэхэ анаан "Коника-
Экспресс" дэлээн-хамсыы ту-
рар (сэл. Ишүөкөнтэй Бараш-
ков). Лаборатория пленкаттан,
цифровой носительтартан ха-
артыскалары бөхэттиир, до-
кумуонига хаартыскара
түһэрэр. Оку таһынан араас
туруктаах хаартыскалары ре-
ставрацияллыыр, чөлүгэр
түһэрэр. Профессионалнай-
дык хаартыскара түһэрэн сы-
баайбаларга, үбүлүүйдэргэ,
кэрэ-балык кизнэлэргэ,
ыгырымалары, бүклеттары,
календардары, визиткалары
уч.да. биродууксуяны
оготон табаарар.

Бу курдук сана сезонга сангалы өйүзүн-санаанан кэскиллээх быһыынан-майгынан "Айылдаан" СК байэтин үлэтин сараалата. Чурапчы-ула дьонун-сэргэтин сыһыланг киинэ куруһуоктарга сымдааргытыгар, үлээннээх-тэргэтин кытта алтыһаргытыгар, санаы айаргытыгар ыһыраар.

Наталия ГАВРИЛЬЕВА.

ТУСТУУ ИННИКИ СОРУКТАРА

Алтынныг 8 күнүгэр ЦГФКСИ үерэтэр корпусунар тустуу тренерэ М.С.Скрябин үлэтин-хамнаһын отчуоттаата. Манна мустубут 19 тренер, тутаах үлэһитэр кыттыны ыллалар.

Михаил Степанович бай-
ылыг былаан 2008 сылга
Олимпийскай ооньууларга
кытарт бөрүгү иттиг буглар.
Аастыт икки сылга туруу-
рудлубут сыал-сорук ол эбэ

дуултуугт саяал-сорук, эмгэгтэр мөмдүүнэрдэйн хэлэвс-таах маастары бэлэмнээһин уонна студенттарга аан дойду итээһин аралыы былаана туолбутун бэлэгтээтэ. Кулун тутар быйа икки үлгү Азия чемпионатыгар бэлэмнэн идлээ барбыт, тодо диэтэххэ аан дойду чемпионатыгар кытты баттаххына, итиэннэ 8 миһэтэ иһигэр кыирбэтэххинэ Олимпийский союһуудара кытар быраалт быһыыларын чопчулаата. Бу саас Бишкек куоратыгар ытылһыбыт Европа чемпионатыгар биһиги уодаттарбыт Виталий Корякин 60 кг, Инат Андронов 66 кг

Матчы тапшыг, өт ыйыгтар аздыр ыччатарга Азия чемпионатыгар Игнат Андросов түөрт эркир тустан V мизетэ буолбут. Ожон континентальнай күрэххэ икки V-с мизетэлэх тахсыбыттар. 13 дойду кыттар Гран-при турнирыгар Юрий Старостин 66 кг II мизетэрэ, Виталий Корякин IX мизетэни ылда.

Атырдаах айын 21 күнүтэр 100-тэн тахеа дойду кыттылыаах Аан дойду бичатын күрөсөр Игнат Андреев 66 кг солтоох таһымыга туһунна. Онтон балаҕан айыгар ыһатыллыбыт сыл бүтүһүк улахан күрэхтэһинитигэр, эмиз 8 мнэстэ иһингэр эиэрэн Олимпийской оонньууларга путевка ылар инниттэн аан дойду күүстээх бөрөстөрө мустубуттар. Маһа Виталий Корлкин уонна Юра Старостин густубуттар эрэри путевканы ылары ситиспэтэхтэр. Ииники өттүтэр маһа булдулубут, учуоттаммыт сыһаңалары көтүмүхтэ-

ри тууратан, дъарыктанан
үлэлэһнэхтээхпист дээн Ми-
хаил Степанович ыйда.

Манган ыла Францига, Иранга ыытыллар турнир-дарга, КорейгаАзия чемпио-натыгар, Швейцарияга нору-оттар икки ардыларынаары турнирга, Польшага ыытыл-лар турнирга күүскө бөлүнө-нөн, дырыктанан олимпий-скай оюнчууларга путевка-ылар ситиһэргэ үлүсүннэх-тэхтэрин эттэ. Маныха ин-ститут ректора И.И.Готвице-үрдүк таһымнаах күрэх-тэһингэ сөптөөх үп-харчы-уонна тустаах инчийин үлэ-тэ наадатын бөлүктөтүтэ. Чу-рапчылар мааныч улахан таһымнаах күрэхтэһингэргэ кыттыны ылбатахпыт 30-сый буолбутун эттэ уонна уе-латтарбыт көрдөрүүлэрин улахан ситиһиннэн аахта.

Саха сириг бар дьонун аатыттан уолаттарыгытар, кинилэри дырыктылар тустаах дьонно ситиһини баҕарабыт!

Айталиша АДАМОВА.

ТҮБЭНЭ

Алексей Слепцов авторскай балаһата

ОЛОХ КЫРДЫГЫН ТОКУРУТУМУОХХА

Балайда кэм сааһыран 60-ча саастарыгар чугаһаабыт мин көлүөнөм "улуутуруу", "уларыта тутуу" уонна билигин кэмиз олорсон-иһитилэн-үөрөнөн, үлэлээн-хамсаан кэллэ, пенсияга тахсан сорохтор "бочуоттаах сыннааланна" олоролор, сорохтор үлэхэрин түмүктүүр кирбингэ сылдаллар. Дьэ, ити кэмиз сүүрүн уратыларын, үчүгэй, мөкү өрүттэрин хайдахтарын тыа сириин холобурутар маньык көрөбүт.

Үөрэхтээһин "Улуутуруу" кэмизер үөрэх бары таһымнара, көрүнгөһө босхо этилэр. Студеннар уопсайга олорууларда бөхсө, стипендия балайда үрдүк этэ. Согуруу үөрэнэччилэр уопсайынан хаачыланалара, кэлэр-барар ороскуоттарыгар 50 бырыһыан чэпчэтиллээх буолаллара. Билигин үөрэтин хаачыстыба өттүнэн биллэрдиик түбүстэ-компьютеризация киирдэ, үөрэтин сана ньымалара туттуллар буолдулар. Саҥа, аныгы кэм ирдэбиллэр эпийэстиир оскуолалар, орто, үрдүк үөрэх корпустара тутуллаллар. Сайдыы биһр үтүө холобурун улууспутулар физкультура уонна спорт институтта баар буолбуттар көрөбүт. Ол эрэри студеннарга үөрэх иһин төлөбүр сыллата улаатан иһэр. Ити, биллэн турар, тыа сириин олохтоохторо оолорун үөрэттэрэллэригэр ыарахаттарын үөскэтэр. Аны үөрэтиригэр оптимизацияны ылтыахха, арайах ахсааннаах оролох оскуолалары сабыталаахха дьин санаалар этиллэллэр.

Үлэ. Урукку кэмизэ үлэтэ суох буолуу дьин өйдөбүл капиталистическай дойдуга эрэ сыһыаннаах курдукта. Оскуоланы бүтэригэр ыччат үөрэххэ кыаһын киирбөтүнэ үлэһэн хааччыллара. Тыа сиригэр колхозтар, совхозтар баар буоланнар үлэһит илиингэ наадыһым малды баар буолара. Онон үлэлээбиксэ сылдар киһи суох буолара. Сүрүрүлдьээн үлэлээбиксэ олорор киһи "түнөйдө" быһыстынан суукка эпийэстиир. Аныгы үйэҕэ үлэ араас көрүнгө элбэтэ. Уруккута холоотоххо бу өртүгэр сайдыы, инники хардыы улахан. Араас фирмалар, агентстволар, бизнестинэн дьарыктанар тэрилтэлэр, о. д. а. үөскэтиллэр. Тыа сириин сайлыһарыга аналлаах национальнай бырайыак үлэһит. Саха сиригэр промышленность күүскэ сайдар. Онон үлэ мээстэтэ, көрүнгө эбиллибит курдук. Эмиз ол эрэри диирбөр тийбэһин, билигин юни куорашытыттан саҥалаан дэриэбинэлэригэр тийбэ үлэтэ суохтар аалыһаһаллар. Онооһор маһыһынар быт иннигэр дьонтон харчы көрдүүр дьоннор, быһата "умнаһыттар" арангалара үөскэтэ.

Социальная, культурнай өттүнэн сайдыы. Бу сайдыы ологу кытары тэтигэ хардыһылар. Төһүнэн сайдыылаах кэмиз, общество, дойдуга олорорун даҕаны соччонон социальной сайдыын, культуран үрдүк Советскай кэмизе сахалар бүтүгүн орто үөрэхтээһин: сипиһиттэрэ, тыа сиригэр элбэх социальной-культурнай тутуулар ыһыллыбыттар. Бу сайдыы билигин өссө иннин дикки хардыһаата. Билигин ыччаппыт билин-көрүү өттүнэн саҥа таһымна таҕыста-компьютеры баһылаата, араас саҥа технологиялары кытары биһистэ, өй үлэтинэн күүскэ дьарыктанар кыахтаныа. Сахалар культураныт аан дойдуга билигинин ыһыллытар (холобур олоҥхо) тыа сириин дьонун-сэргэтин кылаата улахан.

Сир-майгы. Киһи ылбычча тэҥэбили биһрбөт киһи өйдөбүлэ. Киһи киһиэхэ сыһыанын ыллаахха советскай кэмизэ

"киһи киһиэхэ атас, таһаарыс уонна быраат" дьин өйдөбүлү интэрэллэрэ, киһи барыта тэҥ бырааттаах дьин буолара. Сир-майгы эмиз итинэ олоҕура. Оҕуу кыра эрдэһиттэн октябреноктар, пионердар, комсомоллар дьин тэрилтэлэргэ киллэрэн общественанай өйгө-санаага иитиллэрэ. Быһаччы эттэххэ киһи личность быһыстынан сайдарыгар идеологическай үлэ ылтыһыла. Төһө даҕаны билигин кириитикалэһинэр, бу үлэ үчүгэй түмүктөрдөх этэ. Ыччат коллективизм, патриотизм тыһымыгар иитиллэрэ. Ол да иһин, холобур, армияга барартан куотунар биһр да киһи суоҕа. Билигин сир-майгы сатарыыда дьибэһин эрэри, дьон-сэргэ бэйэ-бэйэҕэ сыһыаныгар "тыһыһы" баар курдук. Ити, биһр өттүнэн, обществобыт дьадаһылар-баайдар дьин аранга арахсан эрэригэр буолуон сөп. История, олох-дьаһах да көрдөрүһүнэн киһилэр инки ардыларыгар доҕордуу сыһыан, өйдөһүү баар буолуон табыллыбат.

Пенсионер буоларбынан, пенсия туһунан. Советскай бириэмэҕэ пенсия кээмэйэ көрдөбүлгэ төһө эппийэтирин билбэһин буолан баран оччотоогу солкуобай атылаһар кыага билингэттэн быдан үрдүк таһымна турара. Кырдыаҕастар этэллэринэн оччотоогу пенсия атылаһар кыаһынан билигин кээмэйинэн 10-тан тахса тыһыһычча тэҥнэһэрэ. Ол да иһин эбитэ дуу, государство пенсияга тахсыбыттарга үлэ төлөбүрүн үһхэ кээмэйин быһан төлүүр. Онон хамнастаах үлэҕэ пенсионер таласпат, онук үлэҕэ үлэлэһит да этилэр. Билигин пенсия кээмэйэ олох сайдыытын тэтиһигэр(сыана үрдэһинигэр) эппийэтэ-эбэт. Бу хайысхага пенсия сыһыа үрдээн иһиһтэ инникигэ эрэл үөскэтэр. Соторутаарыта Саха сириин үлэлээбөт пенсионердарын пенсияларын кээмэйин тыһыһаах олоҕу алын кээмэйгэр (прожиточнай минимумга) тэрдэбит дьин республикабыт үрдүкү салааттаа эрэһиһэр. Билигин пенсионер хайа баарар үлэҕэ доруобуата, кыага эпийэстиир буолуорунна үлэһит сөп, кырыһыт тохтоо дьин ким да этэр бырааба суох.

Бу бары көрө-билэ сылдар кестүүлэригэр торо суруйдун дьин ылбыты үөскөтөн сөп. Билигин XXI-с үйэҕэ саҥа көлүөнэ дьон төрөөн-үөскээн эрэллэр. Киһилэр билигин олорбут, үлэлээбит "улуутуруу кэмиз" дьин ааттанар бириэмэни дьонтон истэн, историяны үөрэтэн, суруту-бичиги хасыһан билиэхтэрэ. Оҕуоха билигин кэмиз үүстэригэр "урукку Советскай кэм, комсомоллар салайан олорбут бириэмэлэрэ аһара малтөх этэ, билигин наһаа үчүгэй, дьон үүнүрүгэр-сайдарыгар, олорорутар бары усулуобуйа барыта баар" дьин өйдөбүллээхтэр, ыччаты онук үөрэтэллэр-такайаллар. Бу историяны токурутуу, олох кырдыгын алтас көрдөрүү буолар. Бэйэбит историябытын бэйэбит баһаарылар, уруккуну ааньа ахтыбат буоламыт, онноһор тас дойдулар билиһэх сыһыаннара уларытар. Холобур, Европа дойдулара Аҕа дойду сэриитигэр фашизм сабардааһыныттан билиһи саллааттарбыт комсомолунан босхолоһон баран киһилэргэ анамыт пааматынньыктары онно-манна көһөрө, атах-тутах тутта сатыллар, суолтатын намтаталлар. Хайа баарар бэйэтин убаастанар государство, норуот бэйэтин историятыгар харыстабыллаахтык сыһыаннаһар. Билигин эмиз ити суолу тутуһуоххайыт.

Хаартыскалар кэпсиплэр



Өлөксөөн көрүдүөстэрэ

КЫААЛБАТТАН ТАХСЫ

Өлөксөөн киһиэхэ кэлэн билиэт атылаһаары тыһыһа 10 эрө харчылаах буолан хаалта. Оҕу ол дьибиксэ утары уунна:

- Билэ билиэтэ.
- Кинемеханик соһулар:
- Тыһы. Өлөксөөн, билиэт 20 харчы ээ. Эмизтэ тийбэт.
- Кыһаҕа хап-сабар эпийэсттэр:
- Ча, ча аҕа доҕор, аҕа да харачыһын көрөө иһиһин.

ХАННА СҮТЭР ЭМЭЭХСИНИЙ?

Өлөксөөннөөх маллара саҥа ыһах атыһыһыттар. Аата даҕаны дьикти - Маайа дьин. Олүү түбэлтэлээх дьибиксэ дьэри эбэлэрин аата эмиз Маайа. Арай Өлөксөөн иһиттэринэ кэлбэ аайы малла дьахтар:

- Маайы, Маайаа кээл, кээл, дьин ыһыгар буолла.

Өлөксөөн нуодарбылар:

- Бу да эмэхсэмизтэ хайдах киһиэхэ аайы кэлэр-барар, сүтэр буолла?!

БЭРЭЭДЭКТЭЭХ ДЬОН

Өлөксөөн маһыһынын баран иһэн билэр кыргыттарын көрсөн ыйтар:

- Кыргыттар ханна баран иһэһат ээ?
- Кыргыттар хардараллар:
- Дьибиксигэр баран иһэбит.
- Өлөксөөн мүчү: тыһа-тыһа:
- Оо, барачаттар, кырдык да онук ээ, барачаттар дьон буолуһаллар, билиһи курдук мунуһа-ханыһа, уу-луссага иһэ сылдьыхтарга дуу, дьиктигэр буолуһа дьин.

Что такое вакцинация?

Т.МБОРИСОВА,
Р.РАХИМОВ БАЛТА.

"Сага олох" редакционной-издательской холдинг ГУ, Оффсетной 6/43331, Сахаадмин №132 Тираж 1900. 12.10.2007 с. баччыкка барыллына
Учумт идиализыа чыга: олунуокумукка, элпизэртэ ионна субуотана тохсоро. Индекс: 54907 (Тирэти улуубун редакциятыгар бачыттына)